

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Tehnička ulja i masti za održavanje brodova,
vazduhoplova, m/v i naoružanja, tehnički i medicinski
gasovi i gasne mješavine

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO ODBRANE

PIB:

02011298

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava u elektronskom obliku, u skladu sa Pravilnikom o obrascu Izjave privrednog subjekta ("Sl. list CG", br. 114/24). Ponuđač je dužan da u Izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.	ESPD	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti partije za koju podnosi ponudu, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora za Partije 1, 3, 4, 5 i 8: Maksimum 60 dana od dana zaključivanja ugovora. Ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne koji rok nude, budući da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Rok izvršenja ugovora za Partije 2, 6 i 7: 365 dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava, ukoliko ta okolnost nastupi ranije, kroz sukcesivnu isporuku, u roku ne dužem od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahtjeva od strane ovlašćenih lica Naručioca za isporuku. Ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o sukcesivnom roku isporuke koji nude, budući da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partije 1, 4 i 5: Vojni objekat "Kapino polje" u Nikšiću. Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim potrebama, odnosno u slučaju nepredviđenih okolnosti, dispozicijom definiše i druga mjesta za isporuku.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne

Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 2: Vojni aerodrom "Knjaz Danilo" u Zeti. Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim potrebama, odnosno u slučaju nepredviđenih okolnosti, dispozicijom definiše i druga mjesta za isporuku.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 3: Kasarna "Pero Ćetković" u Baru. Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim potrebama, odnosno u slučaju nepredviđenih okolnosti, dispozicijom definiše i druga mjesta za isporuku.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 6: Prodajne lokacije ponuđača. Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim potrebama, odnosno u slučaju nepredviđenih okolnosti, dispozicijom definiše i druga mjesta za isporuku.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 7 i 8: Vojni objekat "Kapino polje" u Nikšiću ili prodajne lokacije ponuđača. Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim potrebama, odnosno u slučaju nepredviđenih okolnosti, dispozicijom definiše i druga mjesta za isporuku.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Rok plaćanja za Partije 1, 3, 4, 5 i 8: U roku od 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom propratnom isplatnom dokumentacijom (otpremnica sačinjena u dva primjerka, u kojoj se mora vidjeti puni naziv i adresa jedinice primaoca, vrsta i količina isporučene robe, datum isporuke, ukupna vrijednost isporuke, potpis primaoca, ovjera pečatom od strane primaoca i potpis od strane predstavnika ponuđača i ovjereni Zapisnik o prijemu ugovorene robe).	Rok plaćanja	Ne
Rok plaćanja za Partije 2, 6 i 7: Sukcesivno, tokom trajanja ugovora, u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom propratnom isplatnom dokumentacijom (otpremnica sačinjena u dva primjerka, u kojoj se mora vidjeti puni naziv i adresa jedinice primaoca, vrsta i količina isporučene robe, datum isporuke, ukupna vrijednost isporuke, potpis primaoca, ovjera pečatom od strane primaoca i potpis od strane predstavnika ponuđača i ovjereni Zapisnik o prijemu ugovorene robe).	Rok plaćanja	Ne
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja	Da

Garantni rok: U skladu sa garancijom proizvođača, ali ne kraći od godinu dana od dana potpisanog Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Prilikom isporuke, rok upotrebe robe koja se isporučuje ne smije biti kraći od $\frac{3}{4}$ roka upotrebe koji je predviđen deklaracijom proizvođača. Izabrani ponuđač snosi odgovornost za sve nedostatke koji se pojave na isporučenoj robi tokom trajanja garantnog roka, pod uslovom da se ista koristi i održava u skladu sa preporukama proizvođača. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, izabrani ponuđač će biti dužan da, o svom trošku, otkloni nepravilnosti ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da otkloni nepravilnosti na robi). Naručilac je u obavezi da svaki problem koji se pojavi u toku datog garantnog roka, u pisanoj formi prijavi izabranom ponuđaču putem elektronske pošte, preporučenom poštom ili kurira, odmah po nastanku. Izabrani ponuđač je dužan da se odazove u roku od 2 dana od dana prijema zahtjeva i da uočene nedostatke otkloni najkasnije u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji od strane ovlašćenog/ih predstavnika Naručioca i izabranog ponuđača, kojim se utvrđuje uzrok i obim uočenih nedostataka (nedostatke u materijalu ili izradi ili problemi u funkcionalnoj ispravnosti robe). Ukoliko u datom roku izabrani ponuđač ne otkloni uočene nedostatke, dužan je da izvrši zamjenu robe u roku od 3 dana od dana isteka roka za otklanjanje uočenih nedostataka. Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena i mora biti isporučena na ugovorenoj lokaciji Naručioca.	Garantni rok	Da
--	--------------	----

Garancije kvaliteta: Ponuđač garantuje da će isporučena roba biti nova i neupotrebljavana, iz tekuće proizvodnje, u originalnom pakovanju, da je u skladu sa specificiranim zahtjevima, da nema nedostatke koji onemogućavaju ili umanjuju vrijednost robe, kao i da je u svemu u skladu sa propisima, normativima i standardima koji važe za ovu vrstu robe. Izabrani ponuđač će biti u obavezi da prilikom isporuke ugovorene robe dostavi potpisane i ovjerene garantne listove, ukoliko su isti predviđeni od strane proizvođača, tehničke listove proizvođača kojima se dokazuje ispunjenost postavljenih zahtjeva u tehničkoj specifikaciji Naručioca, prevedena na crnogorski jezik ili jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i drugu tehničku dokumentaciju za isporučenu robu (odgovarajuće isprave o usaglašenosti proizvoda, uputstva za upotrebu i sl.). Takođe, ponuđač se obavezuje da će prilikom isporuke robe primjenjivati sve potrebne mjere zaštite u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG“, broj 34/14).	Drugi uslovi	Da
---	---------------------	-----------

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisijski (od strane ovlašćenih lica Naručioca), prilikom prijema robe i to na način što će se provjeravati da li je isporučena roba u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i količinom koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da li su ispunjeni svi uslovi zahtijevani kroz garanciju kvaliteta. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i količinom koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da su ispunjeni svi uslovi zahtijevani kroz garanciju kvaliteta, Naručilac sačinjava Zapisnik o prijemu ugovorene robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a izabranog ponuđača. U suprotnom, ukoliko ovlašćena lica Naručioca ustanove da isporučena roba ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da nisu ispunjeni svi uslovi definisani kroz garanciju kvaliteta, sačinjavaju Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog/ih lica izabranog ponuđača, a izabrani ponuđač se obavezuje da robu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenih karakteristika, odnosno da dostavi robu ugovorenih količina, kao i da dostavi eventualnu dokumentaciju koja nedostaje, koja je tražena kroz garanciju kvaliteta i to u roku od 7 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Način utvrđivanja ekvivalentnosti za Partiju 1, Partiju 2 , Partiju 3, Partiju 4 i Partiju 5: Ponuđači mogu ponuditi robu koja je ekvivalentna robi navedenoj u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, u skladu sa članom 88 stav 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, odnosno brenda, ukoliko se ponudi roba koja je ekvivalentna traženoj, potrebno je precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz koje se mogu utvrditi bitne karakteristike tako da tehnička dokumentacija sadrži uporednu analizu u odnosu na tehničku specifikaciju Naručioca za svaku stavku za koju se nudi ekvivalentno rješenje.	Drugi uslovi	Ne

Napomena za Partiju 1, Partiju 3, Partiju 4 i Partiju 5: U koloni Bitne karakteristike predmeta nabavke, Naručilac je naveo orijentirna pakovanja, ali ponuđačima se ostavlja mogućnost da ponude zahtijevanu robu kombinovanjem navedenih pakovanja ili jednim od navedenih pakovanja, kako bi se dobila tražena količina u jedinici mjere i ekonomski povoljnija ponuda. S tim u vezi, ponuđači su u obavezi da navedu tačno pakovanje koje će isporučiti, a da ukupno ponuđena količina ne smije preći količinu datu u specifikaciji.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač je dužan da u ponuđenu cijenu uračuna troškove prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora i sve ostale zavisne troškove, koji se mogu javiti u toku realizacije ugovora.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi	Da
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava u elektronskom obliku, u skladu sa Pravilnikom o obrascu Izjave privrednog subjekta ("Sl. list CG", br. 114/24). Ponuđač je dužan da u Izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke.	ESPD	Da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti partije za koju podnosi ponudu, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 8 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	Da
Rok važenja ponude: 120 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude	Da

Rok izvršenja ugovora za Partije 1, 3, 4, 5 i 8: Maksimum 60 dana od dana zaključivanja ugovora. Ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne koji rok nude, budući da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Rok izvršenja ugovora za Partije 2, 6 i 7: 365 dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava, ukoliko ta okolnost nastupi ranije, kroz sukcesivnu isporuku, u roku ne dužem od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahtjeva od strane ovlašćenih lica Naručioca za isporuku. Ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o sukcesivnom roku isporuke koji nude, budući da isti predstavlja jedan od parametara za vrednovanje ponuda po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partije 1, 4 i 5: Vojni objekat "Kapino polje" u Nikšiću. Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim potrebama, odnosno u slučaju nepredviđenih okolnosti, dispozicijom definiše i druga mjesta za isporuku.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 2: Vojni aerodrom "Knjaz Danilo" u Zeti. Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim potrebama, odnosno u slučaju nepredviđenih okolnosti, dispozicijom definiše i druga mjesta za isporuku.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 3: Kasarna "Pero Četković" u Baru. Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim potrebama, odnosno u slučaju nepredviđenih okolnosti, dispozicijom definiše i druga mjesta za isporuku.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 6: Prodajne lokacije ponuđača. Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim potrebama, odnosno u slučaju nepredviđenih okolnosti, dispozicijom definiše i druga mjesta za isporuku.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Mjesto izvršenja ugovora za Partiju 7 i 8: Vojni objekat "Kapino polje" u Nikšiću ili prodajne lokacije ponuđača. Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim potrebama, odnosno u slučaju nepredviđenih okolnosti, dispozicijom definiše i druga mjesta za isporuku.	Mjesto izvršenja ugovora	Ne

Rok plaćanja za Partije 1, 3, 4, 5 i 8: U roku od 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom propratnom isplatnom dokumentacijom (otpremnica sačinjena u dva primjerka, u kojoj se mora vidjeti puni naziv i adresa jedinice primaoca, vrsta i količina isporučene robe, datum isporuke, ukupna vrijednost isporuke, potpis primaoca, ovjera pečatom od strane primaoca i potpis od strane predstavnika ponuđača i ovjereni Zapisnik o prijemu ugovorene robe).	Rok plaćanja	Ne
Rok plaćanja za Partije 2, 6 i 7: Sukcesivno, tokom trajanja ugovora, u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa odgovarajućom propratnom isplatnom dokumentacijom (otpremnica sačinjena u dva primjerka, u kojoj se mora vidjeti puni naziv i adresa jedinice primaoca, vrsta i količina isporučene robe, datum isporuke, ukupna vrijednost isporuke, potpis primaoca, ovjera pečatom od strane primaoca i potpis od strane predstavnika ponuđača i ovjereni Zapisnik o prijemu ugovorene robe).	Rok plaćanja	Ne
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja	Da

Garantni rok: U skladu sa garancijom proizvođača, ali ne kraći od godinu dana od dana potpisanog Zapisnika o prijemu ugovorene robe. Prilikom isporuke, rok upotrebe robe koja se isporučuje ne smije biti kraći od $\frac{3}{4}$ roka upotrebe koji je predviđen deklaracijom proizvođača. Izabrani ponuđač snosi odgovornost za sve nedostatke koji se pojave na isporučenoj robi tokom trajanja garantnog roka, pod uslovom da se ista koristi i održava u skladu sa preporukama proizvođača. Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, izabrani ponuđač će biti dužan da, o svom trošku, otkloni nepravilnosti ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da otkloni nepravilnosti na robi). Naručilac je u obavezi da svaki problem koji se pojavi u toku datog garantnog roka, u pisanoj formi prijavi izabranom ponuđaču putem elektronske pošte, preporučenom poštom ili kurira, odmah po nastanku. Izabrani ponuđač je dužan da se odazove u roku od 2 dana od dana prijema zahtjeva i da uočene nedostatke otkloni najkasnije u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji od strane ovlašćenog/ih predstavnika Naručioca i izabranog ponuđača, kojim se utvrđuje uzrok i obim uočenih nedostataka (nedostatke u materijalu ili izradi ili problemi u funkcionalnoj ispravnosti robe). Ukoliko u datom roku izabrani ponuđač ne otkloni uočene nedostatke, dužan je da izvrši zamjenu robe u roku od 3 dana od dana isteka roka za otklanjanje uočenih nedostataka. Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena i mora biti isporučena na ugovorenoj lokaciji Naručioca.	Garantni rok	Da
--	--------------	----

Garancije kvaliteta: Ponuđač garantuje da će isporučena roba biti nova i neupotrebljavana, iz tekuće proizvodnje, u originalnom pakovanju, da je u skladu sa specificiranim zahtjevima, da nema nedostatke koji onemogućavaju ili umanjuju vrijednost robe, kao i da je u svemu u skladu sa propisima, normativima i standardima koji važe za ovu vrstu robe. Izabrani ponuđač će biti u obavezi da prilikom isporuke ugovorene robe dostavi potpisane i ovjerene garantne listove, ukoliko su isti predviđeni od strane proizvođača, tehničke listove proizvođača kojima se dokazuje ispunjenost postavljenih zahtjeva u tehničkoj specifikaciji Naručioca, prevedena na crnogorski jezik ili jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i drugu tehničku dokumentaciju za isporučenu robu (odgovarajuće isprave o usaglašenosti proizvoda, uputstva za upotrebu i sl.). Takođe, ponuđač se obavezuje da će prilikom isporuke robe primjenjivati sve potrebne mjere zaštite u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG“, broj 34/14).	Drugi uslovi	Da
---	---------------------	-----------

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisijski (od strane ovlašćenih lica Naručioca), prilikom prijema robe i to na način što će se provjeravati da li je isporučena roba u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i količinom koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da li su ispunjeni svi uslovi zahtijevani kroz garanciju kvaliteta. Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i količinom koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da su ispunjeni svi uslovi zahtijevani kroz garanciju kvaliteta, Naručilac sačinjava Zapisnik o prijemu ugovorene robe, koji potpisuju Komisija Naručioca i ovlašćeno/a lice/a izabranog ponuđača. U suprotnom, ukoliko ovlašćena lica Naručioca ustanove da isporučena roba ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača, kao i da nisu ispunjeni svi uslovi definisani kroz garanciju kvaliteta, sačinjavaju Zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog/ih lica izabranog ponuđača, a izabrani ponuđač se obavezuje da robu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenih karakteristika, odnosno da dostavi robu ugovorenih količina, kao i da dostavi eventualnu dokumentaciju koja nedostaje, koja je tražena kroz garanciju kvaliteta i to u roku od 7 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Način utvrđivanja ekvivalentnosti za Partiju 1, Partiju 2 , Partiju 3, Partiju 4 i Partiju 5: Ponuđači mogu ponuditi robu koja je ekvivalentna robi navedenoj u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, u skladu sa članom 88 stav 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, odnosno brenda, ukoliko se ponudi roba koja je ekvivalentna traženoj, potrebno je precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz koje se mogu utvrditi bitne karakteristike tako da tehnička dokumentacija sadrži uporednu analizu u odnosu na tehničku specifikaciju Naručioca za svaku stavku za koju se nudi ekvivalentno rješenje.	Drugi uslovi	Ne

Napomena za Partiju 1, Partiju 3, Partiju 4 i Partiju 5: U koloni Bitne karakteristike predmeta nabavke, Naručilac je naveo orijentirna pakovanja, ali ponuđačima se ostavlja mogućnost da ponude zahtijevanu robu kombinovanjem navedenih pakovanja ili jednim od navedenih pakovanja, kako bi se dobila tražena količina u jedinici mjere i ekonomski povoljnija ponuda. S tim u vezi, ponuđači su u obavezi da navedu tačno pakovanje koje će isporučiti, a da ukupno ponuđena količina ne smije preći količinu datu u specifikaciji.	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač je dužan da u ponuđenu cijenu uračuna troškove prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora i sve ostale zavisne troškove, koji se mogu javiti u toku realizacije ugovora.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Partija 1 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (60 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Partija 2 - Sukcesivni rok za isporuku (RI): Osnov za vrednovanje ponuda po ovom parametru predstavlja ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za sukcesivni rok za isporuku robe iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe podijeli sa ponuđenim sukcesivnim rokom za isporuku robe ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RI = (RI_{min}/RI_p) \times 10$ gdje je: RI – broj bodova za ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe ponude koja se vrednuje, RI_p – ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe ponude koja se vrednuje, RI_{min} – najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni sukcesivni rok za isporuku robe (15 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Partija 3 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIU_p – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIU_{min} – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (60 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Partija 4 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (60 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Partija 5 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (60 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Partija 6 - Sukcesivni rok za isporuku (RI): Osnov za vrednovanje ponuda po ovom parametru predstavlja ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za sukcesivni rok za isporuku robe iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe podijeli sa ponuđenim sukcesivnim rokom za isporuku robe ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RI = (RI_{min}/RI_p) \times 10$ gdje je: RI – broj bodova za ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe ponude koja se vrednuje, RI_p – ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe ponude koja se vrednuje, RI_{min} – najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni sukcesivni rok za isporuku robe (15 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Partija 7 - Sukcesivni rok za isporuku (RI): Osnov za vrednovanje ponuda po ovom parametru predstavlja ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za sukcesivni rok za isporuku robe iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe podijeli sa ponuđenim sukcesivnim rokom za isporuku robe ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RI = (RI_{min}/RI_p) \times 10$ gdje je: RI – broj bodova za ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe ponude koja se vrednuje, RI_p – ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe ponude koja se vrednuje, RI_{min} – najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni sukcesivni rok za isporuku robe (15 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Partija 8 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (60 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
---	----------------------------------	-----------	----

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Partija 1 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (60 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Partija 2 - Sukcesivni rok za isporuku (RI): Osnov za vrednovanje ponuda po ovom parametru predstavlja ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za sukcesivni rok za isporuku robe iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe podijeli sa ponuđenim sukcesivnim rokom za isporuku robe ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RI = (RI_{min}/RI_p) \times 10$ gdje je: RI – broj bodova za ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe ponude koja se vrednuje, RI_p – ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe ponude koja se vrednuje, RI_{min} – najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni sukcesivni rok za isporuku robe (15 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Partija 3 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIU_p – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIU_{min} – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (60 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Partija 4 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (60 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Partija 5 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (60 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Partija 6 - Sukcesivni rok za isporuku (RI): Osnov za vrednovanje ponuda po ovom parametru predstavlja ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za sukcesivni rok za isporuku robe iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe podijeli sa ponuđenim sukcesivnim rokom za isporuku robe ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RI = (RI_{min}/RI_p) \times 10$ gdje je: RI – broj bodova za ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe ponude koja se vrednuje, RI_p – ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe ponude koja se vrednuje, RI_{min} – najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni sukcesivni rok za isporuku robe (15 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
Partija 7 - Sukcesivni rok za isporuku (RI): Osnov za vrednovanje ponuda po ovom parametru predstavlja ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za sukcesivni rok za isporuku robe iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe podijeli sa ponuđenim sukcesivnim rokom za isporuku robe ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RI = (RI_{min}/RI_p) \times 10$ gdje je: RI – broj bodova za ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe ponude koja se vrednuje, RI_p – ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe ponude koja se vrednuje, RI_{min} – najkraći ponuđeni sukcesivni rok za isporuku robe. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni sukcesivni rok za isporuku robe (15 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Partija 8 - Rok za izvršenje ugovora (RIU): Osnov za vrednovanje po ovom parametru predstavlja ponuđeni rok za izvršenje ugovora u svim ispravnim ponudama, gdje najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Broj bodova za rok za izvršenje ugovora iz ponuda ostalih ponuđača izračunava se na način što se najkraće ponuđeni rok za izvršenje ugovora podijeli sa ponuđenim rokom za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje i dobijeni količnik pomnoži sa predviđenim brojem bodova za ovaj parametar - 10 bodova, po formuli: $RIU = (RIU_{min}/RIU_p) \times 10$ gdje je: RIU – broj bodova za ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUp – ponuđeni rok za izvršenje ugovora ponude koja se vrednuje, RIUmin – najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora. Napomena: Ako je ponuđen maksimalni predviđeni rok izvršenja ugovora (60 dana), ponuda tog ponuđača dobija 0 bodova po ovom parametru.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
--	----------------------------------	-----------	----

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	1	Ulje motorno mineralno, za teretna vozila	Oznaka: SAE 15W-40, Ispunjava zahtjeve: API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL; ACEA E7/E5/E3/A3/B3/B4, Pakovanje po zahtjevu Naručioca u ambalaži/pakovanju od: 205/1, 203/1 200/1, (bačva-bure)	2500.00	lit
			2	Ulje motorno, sintetičko, za dizel motore, za OPEL ASTRE	Oznaka: SAE 5W-30 Ispunjava zahtjeve: SAE 5W 30; GM DEXOS2, Pakovanje u ambalaži: 1/1 l	300.00	lit
			3	Ulje motorno, sintetičko, za dizel motore, za OPEL ASTRE	Oznaka: SAE 5W-40 Ispunjava zahtjeve: SAE 5W 40; GM LL-A-025, Pakovanje u ambalaži: 4/1 i 1/1 l	300.00	lit

1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	4	Ulje polusintetičko motorno, za putnička i terenska vozila	Oznaka: SAE 10W-40 Ispunjava zahtjeve: SAE 10W 40; API SN, CF; ACEA A3/B3, A3/B4, Pakovanje: 5/1; 4/1, 1/1 l	400.00	lit
			5	Ulje motorno sintetičko OW-30	Oznaka: OW-30 Ispunjava zahtjeve ACEA C3, API SP; Pakovanje 5/1; 4/1; 1/1 l	800.00	lit
			6	Ulje hidraulično, lako (HU-L)	Oznaka: HU-L Ispunjava zahtjeve: ISO L-HM viskozna gradacija 46; ISO 11158 tip HM; ISO 6743-4 L tip HM; DIN 51524/2 HLP; VICKERS I-286-S; - Granice kinematske viskoznosti na 40°C u mm2/s: - donja, najmanje 41,4; - gornja, najviše 50,6., Pakovanje: 208/1, 205/1 ili 200/1; 10/1 L	1200.00	lit
			7	Ulje hidraulično za niske temperature srednje	Oznaka: SHELL TELLUS S2 VA 46 ili ekvivalent, Ispunjava zahtjeve: ISO-L-HM Viskozna gradacija 10, ISO 11158, TIP HM, ISO 6743-4 L TIM HM, DIN 51524/2 HLT Vickers I-286-S, U pakovanju od 204/5/1, 20/1, 10/1, 5/1 l 1/1	600.00	lit
			8	Ulje, hipoidno (HIP), srednje	Oznaka: HIP 90 ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: SAE 90; API GL-5; MIL-L-2105 D; Pakovanje: 205/1; 200/1. (bačva-bure)	2000.00	lit
			9	Ulje za kočnice automobila, glikolno (UKAG)	Oznaka: UKAG 3 ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: US FMVSS br.116 DOT 3; SAE J 1703; ISO 4925 Classs 3 Pakovanje: 1/1; 0,5/1 l	450.00	lit

1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	10	Tečnost za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje i hidraulične komande spojnice motornih vozila	Oznaka: Tečnost za kočnice DOT 4 Ispunjava zahtjeve: FMVSS br.116 – DOT-4, SAE J 1704 i ISO 4925 Tečnost za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje i hidraulične komande spojnice motornih vozila Pakovanje:1/1; 0,5/1 l	700.00	lit
			11	Ulje za automatske mjenjače	Oznaka: UAM ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: GM ATF type A suffix A, Pakovanje: 205/1 l (bačva-bure)	1435.00	lit
			12	Ulje, motorno, mineralno, naročito detergentno, srednje	Oznaka: DS – 30/S1 ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: API CF/SF; SAE 30; MIL-L-2104 D, Pakovanje: 205/1; 200/1. (bačva-bure)	2000.00	lit
			13	Ulje za upravljački servo sistem za Mercedes UNIMOG U500 LINE	Oznaka: MB 236.3 ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: MB 236.3 approval Pakovanje: 1/1; 4/1; 5/1 l	50.00	lit
			14	Ulje dvotaktol za vanbrodske motore	Oznaka: INA 2 – taktol ST Plus Visokokvalitetno niskopepelno motorno ulje koje služi kao dodatak gorivu za podmazivanje vazdušno hlađenih motora. Ispunjava zahtjeve: API TC+, JASO FC i ISO L-EGC. Pakovanje: 1/1	50.00	lit

1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	15	Motorno ulje za motorne sanke	Motorno ulje za motorne sanke JESU 550, Oznaka: BRP 2 stroke, HP-S mineral oil ili ekvivalent. Ispunjava zahtjeve: API TC, JASO FD, ISO L-EGD. Pakovanje: 1/1	200.00	lit
			16	Litijumska mast za dugotrajno podmazivanje	Oznaka: FOR PD 2 ili ekvivalent, Ispunjava zahtjeve: ISO 6743-9, ISO L-HXD HB 2, DIN 51 502, KP 2N-40, Pakovanje: 20/1; 10/1	80.00	kg
			17	Tovatna mast	Tovatna mast višenamjenska za podmazivanje kugličnih i valjkastih ležajeva. Radna temperature od -30 do +120°, Zapremina min 0,4 kg	380.00	kg
			18	Tečnost za hlađenje i zaštitu motora - antifriz	Oznaka: PERMANT ECONOMIC 100 ili ekvivalent. Tečnost za hlađenje i zaštitu motora - antifriz na bazi etilen-glikola (IAT antifriz) ili na bazi organskih kiselina (OAT antifriz), koncentrovan (100 %), za zaštitu motora 3 godine. Ispunjava zahtjeve: ASTM D-3306; BS 6580; AFNOR R 15-601; SAE J 1034; Pakovanje: 200/1, 178 l, 10/1, 1/1 lit	1700.00	lit

1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	19	Tečnost za hlađenje i zaštitu motora -HOAT antifriz,	Oznaka: PERMAT LONG LIFE 100 ili ekvivalent, Tečnost za hlađenje i zaštitu motora -HOAT antifriz, koncentrovan (100 %), za zaštitu motora 5 godine ili 240000 km. Zaštita od smrzavanja: min. -37°C (odnos demineralizovana voda : tečnost za hlađenje /vol/: 1:1), Ispunjava zahtjeve: VW TL 774-D/F (G-12/G-12+) MB 325.3; MAN TYPE 324 SNF, MTU MTL 5048, GM/OPEL 6277M, JOHN DEER JDM H5 Pakovanje: 179/1, 5/1; 4/1; 2/1, 1/1 l	550.00	lit
			20	Aditiv za dizel gorivo protiv stinjanja	Ispunjava zahtjeve: Viskoznost na 40 °C [mm2/s]: 3,5-5,5. Gustina na 15 °C [kg/m3]: 840-865. Tačka paljenja °C: najmanje 90. Tačka stinjanja °C (dizel gorivo sa 0,5% aditiva): ispod -25. Filtrabilnost °C (dizel gorivo sa 0,5% aditiva): najviše: ispod -18. Pakovanje: 1/1; 0,5/1; 0,3/1; 0,25/1; 0,2/1;	100.00	lit
			21	Pasta za mjerenje nivoa goriva	Oznaka: Pasta za mjerenje nivoa goriva Ispunjava zahtjeve: JAS B.H.8.006 Pakovanje: 100 gr; 50 gr	1000.00	gr
			22	Pasta za otkrivanje vode u gorivu	Oznaka: Pasta za otkrivanje vode u gorivu Ispunjava zahtjeve: JAS B.H.8.006 Pakovanje: 100 gr; 50 gr	600.00	gr

1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	23	Tečnost za čišćenje i pranje vjetrobranskih stakala	Oznaka: INA AUTO GLAS E40 ili ekvivalent. Tečnost za čišćenje i pranje vjetrobranskih stakala i zaštitu od zamrzavanja sistema za pranje vjetrobranskog stakala, Ispunjava zahtjeve: Temperatura tečenja - 40°C ili niža, Pakovanje: 10/1; 5/1; 4/1; 3/1; 2/1; 1/1	1200.00	lit
			24	Tečnost za spoljno pranje motora	Oznaka: DIMMER ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: auto program-kozmetika Pakovanje: 5/1; 2/1	150.00	lit
			25	Etilalkohol, čist	Oznaka: EAČ ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: minimalni volumni udio etanola 96% Pakovanje 4/1, 1/1	10.00	lit
			26	Visokokvalitetno motorno ulje za dvotaktne motore - dvotaktol	Visokokvalitetno motorno ulje za dvotaktne benzinske motore – dvotaktol STIHL HP-2-CYCLE OIL ili ekvivalent (odnos mješavine 1:50) vazdušno hlađenje sa visokim toplotnim opterećenjem (za motorne kosačice – trimere STIHL FS 350/FS 450 i motorne testere MS 230, MS 250, MS 192, MS 310) koje imaju radni broj obrtaja preko 12000 o/min. U ambalaži od 0,5 l.	200.00	lit
2	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje vazduhoplova	5785.12	1	Ulje motorsko AeroShell OIL 560	Oznaka: AeroShell Oil 560 ili ekvivalent Standard: MIL-PRF-23699 NATO Code: O-154	1.00	lit

2	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje vazduhoplova	5785.12	2	Ulje transmisiono DOD-PRF 85734	Oznaka: bilo koje (miješa se) Standard: DOD-PRF-85734 NATO Code: O-160	1.00	lit
			3	Ulje hidraulično DOD-PRF 87257	Oznaka: bilo koje (miješa se) Standard: MIL-PRF-87257 NATO Code: H-538	1.00	lit
			4	Mast MOBILE 28	Oznaka: Mobil Grease 28 ili ekvivalent Standard: MIL-PRF-81322 NATO Code: G-395	1.00	kg
			5	Mast vazduhoplovna Thixo 2 (plavo pakovanje)	Oznaka: P/N 2400-00259-00 Bell lista potrošnog materijala: C-561	1.00	kg
			6	Mast vazduhoplovna Thixo syn (crveno pakovanje)	Oznaka: P/N 2400-00070-00 Standard: MIL-PRF-24139 Bell lista potrošnog materijala: C-172	1.00	kg
			7	Mast pogonskog vratila	Oznaka: Sin-Tech NS-3913-G1 P/N 204-040--755-005 NSN 9150-00-506-8497	1.00	kg
			8	Tečnost za pranje kompresora motora	Oznaka: (bilo koja navedena) 1.ZOK 27 (AIRWORTHY Ltd GB) 2.ARDROX 6368 RTU Turboclean 2RTU (CHEMETALL) 3.ARDROX 6767 RTU Turboclean 2 (CHEMETALL) 4.B&B 3100 (B&B TRITECH INC) 5. AL 333 (WYANDOTTE) 6.TURCO 5884 (TURCO) 7.TURCO 4217 (TURCO)	1.00	lit

2	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje vazduhoplova	5785.12	9	Antikorozivna zaštita Grade 1	Standard: MIL-PRF 16173 Grade 1	1.00	lit
			10	Antikorozivna zaštita Grade 2	Standard: MIL-PRF 16173 Grade 2	1.00	lit
			11	Smjesa zaptivna za zaštitu od korozije	Standard: MIL-PRF 81733 Class 1 (Polysulfide)	1.00	kg
			12	Smješa zaptivna otporna na gorivo	Oznaka: P/N 299-947-107, Standard: type III, Class 7	1.00	kg
			13	Višenamjenska mast na bazi litujuma EP2	Karakteristike: ISO 6743-9, DIN 51 502: KP2K-25.	1.00	kg
3	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje plovila	10743.80	1	Ulje motorno, srednje alkalno za brodske dizel motore – srednje	Ulje motorno, srednje alkalno za brodske dizel motore - srednje. Oznaka: BCK-30/SA ili ekvivalent, ispunjava zahtjeve API CF, MIL-L-2104C, pakovanje 205/1, 200/1, 20/1, 10/1, 5/1 L	4000.00	lit
			2	Ulje motorno sintetičko za brodske pomoćne motore	Ulje motorno sintetičko za brodske pomoćne motore, oznaka: TEHACO DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 ili ekvivalent, ispunjava zahtjeve: ACEA E4, E6, E7, E9, API CJ-4, Volvo WDS-3, WDS-4, pakovanje 20/1, 10/1 i 5/1 L	150.00	lit
			3	Specijalno mazivo za otvorene i zatvorene zupčanike I čeličnu užad	Specijalno mazivo za otvorene I zatvorene zupčanike I čeličnu užad, oznaka: FAMFLUID-40 ili ekvivalent, ispunjava zahtjeve: ISO L-CKM, pakovanje 20/1, 10/1, 5/1, 4/1 i 1/1 kg	65.00	kg

3	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje plovila	10743.80	4	Hidraulično ulje za brodске sisteme	Hidraulično ulje za brodске sisteme, oznaka: HV-68, index viskoznosti min 135, ADECO, HY DRO HV 68, FAM ili ekvivalent, pakovanje 20/1, 10/1, 5/1, 4/1 i 1/1 L	200.00	lit
			5	Grafitna mast	Grafitna mast – maziva mast na bazi kalcijumovog sapuna, Ispunjava zahtjeve: ISO 6743-9; DIN 51825; DIN 51502; SRPS B.H3.661 Pakovanje: 0,4/1; 08/1	50.00	kg
			6	Ulje za vanbrodske motore	Sintetičko ulje 10W-40 za 4-taktne vanbrodske motore. Zadovoljava standarde API SL i NMMA FC-W. Pakovanje 1 lit	15.00	lit
			7	Ulje za kompresore ronilačkog vazduha	Ulje za kompresore ronilačkog vazduha BAUER ili ekvivalent WDL 100 N28355-5	10.00	lit
4	Tečnost za redukciju štetnih izduvnih gasova (DEF) za dizel motore EURO 4, 5 i 6	23966.94	1	Tečnost za redukciju štetnih izduvnih gasova (DEF) za dizel motore EURO 4, 5 i 6	Tečnost za redukciju štetnih izduvnih gasova (DEF) za dizel motore EURO 4, 5 i 6 opremljenim SCR tehnologijom. Oznaka: AD Blue ili ekvivalent, standard: DIN 70070, ISO 22241, CEFIC AUS 32 u pakovanjima od 1000/1; 200/1; 20/1; 10/1; 5/1 L	50000.00	lit
5	Sredstva za održavanje naoružanja	4132.23	1	Ulje za podmazivanje i privremenu zaštitu naoružanja	Ulje za podmazivanje i privremenu zaštitu naoružanja od korozije. Ispunjava zahtjeve: MIL-C-22235A, kinematička viskoznost pri 40°C, mm²/s-37, Indeks viskoznosti 100, pakovanje od 5/1 i 1/1 L	300.00	lit

5	Sredstva za održavanje naoružanja	4132.23	2	Ulje za konzervaciju naoružanja	Ulje za konzervaciju naoružanja SZNM ili ekvivalent, pakovanje 200/1 ,20/1, 10/1, 5/1	400.00	lit
			3	Antikorozivni sprej za čišćenje i podmazivanje naoružanja	Antikorozivni sprej za čišćenje i podmazivanje naoružanja, oznaka: BALLISTOL, IVAZOK-40, BRUNEX, BULIT ili ekvivalent u pakovanju od 300 ml, 200 ml, 100 ml, 50 ml	70.00	kom
6	Tehnički i medicinski gasovi	4958.68	1	Tehnički azot	Oznaka: Azot (N2), stepena čistoće 3.5 Isporuka u bocama od 40 litara – sadržaja 6,96 kg pod pritiskom od 150 bara	1.00	kom
			2	Azot 5.0	Oznaka: Azot (N2), stepena čistoće 5.0 Isporuka u bocama od 40 litara – sadržaja 6,96 kg pod pritiskom od 150 bara	1.00	kom
			3	Tehnički acetilen	Tehnički acetilen Oznaka Acetilen (C2H2) stepena čistoće 2.0, Isporuka u bocama od 40 l – sadržaja 5-8 kg	1.00	kg
			4	Tehnički kiseonik	Tehnički kiseonik Oznaka kiseonik (O2), stepena čistoće 2.5, Isporuka u bocama od 40 l – sadržaja min 8,652 kg pod pritiskom max 150 bara	1.00	kom
			5	Ugljendioksid	Oznaka: Ugljendioksid (CO2), stepena čistoće 99,9% Dopuna/Isporuka u bocama od 40 litara – sadržaja 25 kg pod pritiskom od 190 bara	1.00	kom

6	Tehnički i medicinski gasovi	4958.68	6	Medicinski kiseonik	Oznaka: Medicinski kiseonik (O2) komprimovani, najmanje 99,5% v/v, stepena čistoće 2,5. Isporuka u bocama od 40 litara – sadržaja 8,5 kg pod pritiskom od 150 bara	1.00	kom
			7	Medicinski kiseonik	Oznaka: Medicinski kiseonik (O2) komprimovani, najmanje 99,5% v/v. Isporuka u bocama od 10 litara – sadržaja 2,1 kg pod pritiskom od 150 bara	1.00	kom
			8	Medicinski kiseonik	Oznaka: Medicinski kiseonik (O2) komprimovani, najmanje 99,5% v/v. Isporuka u bocama od 3 litra – sadržaja 0,64 kg pod pritiskom od 150 bara	1.00	kom
			9	Tehnički gas Argon	Oznaka: Argon 4.6 B40/150 Isporuka u bocama – sadržaja 10,808kg	1.00	kg
			10	Medicinski kiseonik dopuna boca 10 L	Medicinski kiseonik 2.5 B10/150 (2,1kg)	1.00	kom
			11	Medicinski kiseonik dopuna boca 3 L	Medicinski kiseonik 2.5 B3/150 (0,64kg)	1.00	kom
			12	Atestiranje boce za tehničke i medicinske gasove	Boca, razna, zapremine 40 litara, 10 litara i/ili 3 litra	1.00	kom
			13	Zakup boce za tehničke i medicinske gasove na 30 dana	Boca, razna, zapremine 40 litara, 10 litara i/ili 3 litra	1.00	kom

7	Gasne mješavine	966.94	1	Gasna mješavina za ronjenje	Gasna mješavina za ronjenje sa aparatima poluzatvorenog kruga disanja na gasne mješavine NITROX (EAN) - Punjenje boca gasne mješavine od 60% u bocama/cilindrima od 6,5 litara sa NITROX-om.	1.00	lit
8	Freon	826.45	1	Freon R22	Freon R22 GLOBAL, Boca zapremine 13,6kg	1.00	kom
			2	Freon 32	Freon R32 FLOREN, Boca zapremine 9kg	1.00	kom
			3	Freon 410A	FR freon FLOREN R-410A, Boca zapremine 11,3 kg	1.00	kom
			4	Freon 407 C	Freon R407 refrigerant, Boca zapremine 11,3 kg	1.00	kom
			5	Freon gas 134 A	Freon gas R-134, Boca zapremine 13,6 kg	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	1	Ulje motorno mineralno, za teretna vozila	Oznaka: SAE 15W-40, Ispunjava zahtjeve: API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL; ACEA E7/E5/E3/A3/B3/B4, Pakovanje po zahtjevu Naručioca u ambalaži/pakovanju od: 205/1, 203/1 200/1, (bačva-bure)	2500.00	lit

1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	2	Ulje motorno, sintetičko, za dizel motore, za OPEL ASTRE	Oznaka: SAE 5W-30 Ispunjava zahtjeve: SAE 5W 30; GM DEXOS2, Pakovanje u ambalaži: 1/1 l	300.00	lit
			3	Ulje motorno, sintetičko, za dizel motore, za OPEL ASTRE	Oznaka: SAE 5W-40 Ispunjava zahtjeve: SAE 5W 40; GM LL-A-025, Pakovanje u ambalaži: 4/1 i 1/1 l	300.00	lit
			4	Ulje polusintetičko motorno, za putnička i terenska vozila	Oznaka: SAE 10W-40 Ispunjava zahtjeve: SAE 10W 40; API SN, CF; ACEA A3/B3, A3/B4, Pakovanje: 5/1; 4/1, 1/1 l	400.00	lit
			5	Ulje motorno sintetičko OW-30	Oznaka: OW-30 Ispunjava zahtjeve ACEA C3, API SP; Pakovanje 5/1; 4/1; 1/1 l	800.00	lit
			6	Ulje hidraulično, lako (HU-L)	Oznaka: HU-L Ispunjava zahtjeve: ISO L-HM viskozna gradacija 46; ISO 11158 tip HM; ISO 6743-4 L tip HM; DIN 51524/2 HLP; VICKERS I-286-S; - Granice kinematske viskoznosti na 40°C u mm2/s: - donja, najmanje 41,4; - gornja, najviše 50,6., Pakovanje: 208/1, 205/1 ili 200/1; 10/1 L	1200.00	lit
			7	Ulje hidraulično za niske temperature srednje	Oznaka: SHELL TELLUS S2 VA 46 ili ekvivalent, Ispunjava zahtjeve: ISO-L-HM Viskozna gradacija 46, ISO 11158, TIP HM, ISO 6743-4 L TIM HM, DIN 51524/2 HLT Vickers I-286-S, U pakovanju od 204/5/1, 20/1, 10/1, 5/1 l 1/1	600.00	lit

1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	8	Ulje, hipoidno (HIP), srednje	Oznaka: HIP 90 ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: SAE 90; API GL-5; MIL-L-2105 D; Pakovanje: 205/1; 200/1. (bačva-bure)	2000.00	lit
			9	Ulje za kočnice automobila, glikolno (UKAG)	Oznaka: UKAG 3 ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: US FMVSS br.116 DOT 3; SAE J 1703; ISO 4925 Classs 3 Pakovanje: 1/1; 0,5/1 l	450.00	lit
			10	Tečnost za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje i hidraulične komande spojnice motornih vozila	Oznaka: Tečnost za kočnice DOT 4 Ispunjava zahtjeve: FMVSS br.116 – DOT-4, SAE J 1704 i ISO 4925 Tečnost za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje i hidraulične komande spojnice motornih vozila Pakovanje:1/1; 0,5/1 l	700.00	lit
			11	Ulje za automatske mjenjače	Oznaka: UAM ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: GM ATF type A suffix A, Pakovanje: 205/1 l (bačva-bure)	1435.00	lit
			12	Ulje, motorno, mineralno, naročito detergentno, srednje	Oznaka: DS – 30/S1 ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: API CF/SF; SAE 30; MIL-L-2104 D, Pakovanje: 205/1; 200/1. (bačva-bure)	2000.00	lit
			13	Ulje za upravljački servo sistem za Mercedes UNIMOG U500 LINE	Oznaka: MB 236.3 ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: MB 236.3 approval Pakovanje: 1/1; 4/1; 5/1 l	50.00	lit

1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	14	Ulje dvotaktol za vanbrodske motore	Oznaka: INA 2 – taktol ST Plus Visokokvalitetno niskopepelno motorno ulje koje služi kao dodatak gorivu za podmazivanje vazdušno hlađenih motora. Ispunjava zahtjeve: API TC+, JASO FC i ISO L-EGC. Pakovanje: 1/1	50.00	lit
			15	Motorno ulje za motorne sanke	Motorno ulje za motorne sanke JESU 550, Oznaka: BRP 2 stroke, HP-S mineral oil ili ekvivalent. Ispunjava zahtjeve: API TC, JASO FD, ISO L-EGD. Pakovanje: 1/1	200.00	lit
			16	Litijumska mast za dugotrajno podmazivanje	Oznaka: FOR PD 2 ili ekvivalent, Ispunjava zahtjeve: ISO 6743-9, ISO L-HXD HB 2, DIN 51 502, KP 2N-40, Pakovanje: 20/1; 10/1	80.00	kg
			17	Tovatna mast	Tovatna mast višenamjenska za podmazivanje kugličnih i valjkastih ležajeva. Radna temperature od -30 do +120°, Zapremina min 0,4 kg	380.00	kg

1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	18	Tečnost za hlađenje i zaštitu motora - antifriz	Oznaka: PERMANT ECONOMIC 100 ili ekvivalent. Tečnost za hlađenje i zaštitu motora - antifriz na bazi etilen-glikola (IAT antifriz) ili na bazi organskih kiselina (OAT antifriz), koncentrovan (100 %), za zaštitu motora 3 godine. Ispunjava zahtjeve: ASTM D-3306; BS 6580; AFNOR R 15-601; SAE J 1034; Pakovanje: 200/1, 178 l, 10/1, 1/1 lit	1700.00	lit
			19	Tečnost za hlađenje i zaštitu motora -HOAT antifriz,	Oznaka: PERMANT LONG LIFE 100 ili ekvivalent, Tečnost za hlađenje i zaštitu motora -HOAT antifriz, koncentrovan (100 %), za zaštitu motora 5 godine ili 240000 km. Zaštita od smrzavanja: min. -37°C (odnos demineralizovana voda : tečnost za hlađenje /vol/: 1:1), Ispunjava zahtjeve: VW TL 774-D/F (G-12/G-12+) MB 325.3; MAN TYPE 324 SNF, MTU MTL 5048, GM/OPEL 6277M, JOHN DEER JDM H5 Pakovanje: 179/1, 5/1, 4/1, 2/1, 1/1 l	550.00	lit

1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	20	Aditiv za dizel gorivo protiv stinjanja	Ispunjava zahtjeve: Viskoznost na 40 °C [mm2/s]: 3,5-5,5. Gustina na 15 °C [kg/m3]: 840-865. Tačka paljenja °C: najmanje 90. Tačka stinjanja °C (dizel gorivo sa 0,5% aditiva): ispod -25. Filtrabilnost °C (dizel gorivo sa 0,5% aditiva): najviše: ispod -18. Pakovanje: 1/1; 0,5/1; 0,3/1; 0,25/1; 0,2/1;	100.00	lit
			21	Pasta za mjerenje nivoa goriva	Oznaka: Pasta za mjerenje nivoa goriva Ispunjava zahtjeve: JAS B.H.8.006 Pakovanje: 100 gr; 50 gr	1000.00	gr
			22	Pasta za otkrivanje vode u gorivu	Oznaka: Pasta za otkrivanje vode u gorivu Ispunjava zahtjeve: JAS B.H.8.006 Pakovanje: 100 gr; 50 gr	600.00	gr
			23	Tečnost za čišćenje i pranje vjetrobranskih stakala	Oznaka: INA AUTO GLAS E40 ili ekvivalent. Tečnost za čišćenje i pranje vjetrobranskih stakala i zaštitu od zamrzavanja sistema za pranje vjetrobranskog stakala, Ispunjava zahtjeve: Temperatura tečenja - 40°C ili niža, Pakovanje: 10/1; 5/1; 4/1; 3/1; 2/1; 1/1	1200.00	lit
			24	Tečnost za spoljno pranje motora	Oznaka: DIMMER ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: auto program-kozmetika Pakovanje: 5/1; 2/1	150.00	lit

1	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje motornih vozila i drugih tehničkih pokretnih stvari	39528.93	25	Etilalkohol, čist	Oznaka: EAČ ili ekvivalent Ispunjava zahtjeve: minimalni volumni udio etanola 96% Pakovanje 4/1, 1/1	10.00	lit
			26	Visokokvalitetno motorno ulje za dvotaktne motore - dvotaktol	Visokokvalitetno motorno ulje za dvotaktne benzinske motore – dvotaktol STIHL HP-2-CYCLE OIL ili ekvivalent (odnos mješavine 1:50) vazdušno hlađenje sa visokim toplotnim opterećenjem (za motorne kosačice – trimere STIHL FS 350/FS 450 i motorne testere MS 230, MS 250, MS 192, MS 310) koje imaju radni broj obrtaja preko 12000 o/min. U ambalaži od 0,5 l.	200.00	lit
2	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje vazduhoplova	5785.12	1	Ulje motorsko AeroShell OIL 560	Oznaka: AeroShell Oil 560 ili ekvivalent Standard: MIL-PRF-23699 NATO Code: O-154	1.00	lit
			2	Ulje transmisiono DOD-PRF 85734	Oznaka: bilo koje (miješa se) Standard: DOD-PRF-85734 NATO Code: O-160	1.00	lit
			3	Ulje hidraulično DOD-PRF 87257	Oznaka: bilo koje (miješa se) Standard: MIL-PRF-87257 NATO Code: H-538	1.00	lit
			4	Mast MOBILE 28	Oznaka: Mobil Grease 28 ili ekvivalent Standard: MIL-PRF-81322 NATO Code: G-395	1.00	kg
			5	Mast vazduhoplovna Thixo 2 (plavo pakovanje)	Oznaka: P/N 2400-00259-00 Bell lista potrošnog materijala: C-561	1.00	kg

2	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje vazduhoplova	5785.12	6	Mast vazduhoplovna Thixo syn (crveno pakovanje)	Oznaka: P/N 2400-00070-00 Standard: MIL-PRF-24139 Bell lista potrošnog materijala: C-172	1.00	kg
			7	Mast pogonskog vratila	Oznaka: Sin-Tech NS-3913-G1 P/N 204-040--755-005 NSN 9150-00-506-8497	1.00	kg
			8	Tečnost za pranje kompresora motora	Oznaka: (bilo koja navedena) 1.ZOK 27 (AIRWORTHY Ltd GB) 2.ARDROX 6368 RTU Turboclean 2RTU (CHEMETALL) 3.ARDROX 6767 RTU Turboclean 2 (CHEMETALL) 4.B&B 3100 (B&B TRITECH INC) 5. AL 333 (WYANDOTTE) 6.TURCO 5884 (TURCO) 7.TURCO 4217 (TURCO)	1.00	lit
			9	Antikorozivna zaštita Grade 1	Standard: MIL-PRF 16173 Grade 1	1.00	lit
			10	Antikorozivna zaštita Grade 2	Standard: MIL-PRF 16173 Grade 2	1.00	lit
			11	Smjesa zaptivna za zaštitu od korozije	Standard: MIL-PRF 81733 Class 1 (Polysulfide)	1.00	kg
			12	Smješa zaptivna otporna na gorivo	Oznaka: P/N 299-947-107, Standard: type III, Class 7	1.00	kg
			13	Višenamjenska mast na bazi litujuma EP2	Karakteristike: ISO 6743-9, DIN 51 502: KP2K-25.	1.00	kg

3	Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje plovila	10743.80	1	Ulje motorno, srednje alkalno za brodske dizel motore – srednje	Ulje motorno, srednje alkalno za brodske dizel motore - srednje. Oznaka: BCK-30/SA ili ekvivalent, ispunjava zahtjeve API CF, MIL-L-2104C, pakovanje 205/1, 200/1, 20/1, 10/1, 5/1 L	4000.00	lit
			2	Ulje motorno sintetičko za brodske pomoćne motore	Ulje motorno sintetičko za brodske pomoćne motore, oznaka: TEHACO DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 ili ekvivalent, ispunjava zahtjeve: ACEA E4, E6, E7, E9, API CJ-4, Volvo WDS-3, WDS-4, pakovanje 20/1, 10/1 i 5/1 L	150.00	lit
			3	Specijalno mazivo za otvorene i zatvorene zupčanike I čeličnu užad	Specijalno mazivo za otvorene I zatvorene zupčanike I čeličnu užad, oznaka: FAMFLUID-40 ili ekvivalent, ispunjava zahtjeve: ISO L-CKM, pakovanje 20/1, 10/1, 5/1, 4/1 i 1/1 kg	65.00	kg
			4	Hidraulično ulje za brodske sisteme	Hidraulično ulje za brodske sisteme, oznaka: HV-68, index viskoznosti min 135, ADECO, HY DRO HV 68, FAM ili ekvivalent, pakovanje 20/1, 10/1, 5/1, 4/1 i 1/1 L	200.00	lit
			5	Grafitna mast	Grafitna mast – maziva mast na bazi kalcijumovog sapuna, Ispunjava zahtjeve: ISO 6743-9; DIN 51825; DIN 51502; SRPS B.H3.661 Pakovanje: 0,4/1; 08/1	50.00	kg
			6	Ulje za vanbrodske motore	Sintetičko ulje 10W-40 za 4-taktne vanbrodske motore. Zadovoljava standarde API SL i NMMA FC-W. Pakovanje 1 lit	15.00	lit

	3 Tehnička ulja, masti i druge tečnosti za održavanje plovila	10743.80		7 Ulje za kompresore ronilačkog vazduha	Tečnost za kompresore ronilačkog vazduha BAUER ili ekvivalent WDL 100 N28355-5	10.00	lit
	4 Tečnost za redukciju štetnih izduvnih gasova (DEF) za dizel motore EURO 4, 5 i 6	23966.94		1 Tečnost za redukciju štetnih izduvnih gasova (DEF) za dizel motore EURO 4, 5 i 6	Tečnost za redukciju štetnih izduvnih gasova (DEF) za dizel motore EURO 4, 5 i 6 opremljenim SCR tehnologijom. Oznaka: AD Blue ili ekvivalent, standard: DIN 70070, ISO 22241, CEFIC AUS 32 u pakovanjima od 1000/1; 200/1; 20/1; 10/1; 5/1 L	50000.00	lit
	5 Sredstva za održavanje naoružanja	4132.23		1 Ulje za podmazivanje i privremenu zaštitu naoružanja	Ulje za podmazivanje i privremenu zaštitu naoružanja od korozije. Ispunjava zahtjeve: MIL-C-22235A, kinematička viskoznost pri 40°C, mm²/s-37, Indeks viskoznosti 100, pakovanje od 5/1 i 1/1 L	300.00	lit
				2 Ulje za konzervaciju naoružanja	Ulje za konzervaciju naoružanja SZNM ili ekvivalent, pakovanje 200/1 ,20/1, 10/1, 5/1	400.00	lit
				3 Antikorozivni sprej za čišćenje i podmazivanje naoružanja	Antikorozivni sprej za čišćenje i podmazivanje naoružanja, oznaka: BALLISTOL, IVAZOK-40, BRUNEX, BULIT ili ekvivalent u pakovanju od 300 ml, 200 ml, 100 ml, 50 ml	70.00	kom
	6 Tehnički i medicinski gasovi	4958.68		1 Tehnički azot	Oznaka: Azot (N2), stepena čistoće 3.5 Isporuka u bocama od 40 litara – sadržaja 6,96 kg pod pritiskom od 150 bara	1.00	kom

6	Tehnički i medicinski gasovi	4958.68	2	Azot 5.0	Oznaka: Azot (N2), stepena čistoće 5.0 Isporuka u bocama od 40 litara – sadržaja 6,96 kg pod pritiskom od 150 bara	1.00	kom
			3	Tehnički acetilen	Tehnički acetilen Oznaka Acetilen (C2H2) stepena čistoće 2.0, Isporuka u bocama od 40 l – sadržaja 5-8 kg	1.00	kg
			4	Tehnički kiseonik	Tehnički kiseonik Oznaka kiseonik (O2), stepena čistoće 2.5, Isporuka u bocama od 40 l – sadržaja min 8,652 kg pod pritiskom max 150 bara	1.00	kom
			5	Ugljendioksid	Oznaka: Ugljendioksid (CO2), stepena čistoće 99,9% Dopuna/Isporuka u bocama od 40 litara – sadržaja 25 kg pod pritiskom od 190 bara	1.00	kom
			6	Medicinski kiseonik	Oznaka: Medicinski kiseonik (O2) komprimovani, najmanje 99,5% v/v, stepena čistoće 2,5. Isporuka u bocama od 40 litara – sadržaja 8,5 kg pod pritiskom od 150 bara	1.00	kom
			7	Medicinski kiseonik	Oznaka: Medicinski kiseonik (O2) komprimovani, najmanje 99,5% v/v. Isporuka u bocama od 10 litara – sadržaja 2,1 kg pod pritiskom od 150 bara	1.00	kom

6	Tehnički i medicinski gasovi	4958.68	8	Medicinski kiseonik	Oznaka: Medicinski kiseonik (O2) komprimovani, najmanje 99,5% v/v. Isporuka u bocama od 3 litra – sadržaja 0,64 kg pod pritiskom od 150 bara	1.00	kom
			9	Tehnički gas Argon	Oznaka: Argon 4.6 B40/150 Isporuka u bocama – sadržaja 10,808kg	1.00	kg
			10	Medicinski kiseonik dopuna boca 10 L	Medicinski kiseonik 2.5 B10/150 (2,1kg)	1.00	kom
			11	Medicinski kiseonik dopuna boca 3 L	Medicinski kiseonik 2.5 B3/150 (0,64kg)	1.00	kom
			12	Atestiranje boce za tehničke i medicinske gasove	Boca, razna, zapremine 40 litara, 10 litara i/ili 3 litra	1.00	kom
			13	Zakup boce za tehničke i medicinske gasove na 30 dana	Boca, razna, zapremine 40 litara, 10 litara i/ili 3 litra	1.00	kom
7	Gasne mješavine	966.94	1	Gasna mješavina za ronjenje	Gasna mješavina za ronjenje sa aparatima poluzatvorenog kruga disanja na gasne mješavine NITROX (EAN) - Punjenje boca gasne mješavine od 60% u bocama/cilindrima od 6,5 litara sa NITROX-om.	1.00	lit
8	Freon	826.45	1	Freon R22	Freon R22 GLOBAL, Boca zapremine 13,6kg	1.00	kom
			2	Freon 32	Freon R32 FLOREN, Boca zapremine 9kg	1.00	kom
			3	Freon 410A	FR freon FLOREN R-410A, Boca zapremine 11,3 kg	1.00	kom
			4	Freon 407 C	Freon R407 refrigerant, Boca zapremine 11,3 kg	1.00	kom
			5	Freon gas 134 A	Freon gas R-134, Boca zapremine 13,6 kg	1.00	kom

